

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA:
TSHIVENጁA LUAMBO LWA U THOMA LWA U ENGEDZA: GIREIDI YA 6 (THEMO 1)



THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
U linga ha murango na u lugisela hu tea u itwa kha maጁvha mararu a u thoma a themo kha vhege ya u thoma-ጁvha ጁa 1 u swika 3.				
1-2	<p>U thetshesela radio kana mivhigo wa gurannጁa na u ita nyambedzano ya mafhungo ane a khou itea nga tshifhinga tshenetsho</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshesela zwidodombedza zwo khetheaho kha mbekanyamushumo ya radio na thelevishini U ጁivha uri u sedza sia ጁlithihi hu itea nga ጁጁila-ጁጁe U vhudzisa mbudziso dzi konጁaho dzine dza fha khaedu na u ጁጁጁa dziጁwe ጁhalutshedzo U thetshesela mafhungo u bva kha zwibveledzwa zwa oraጁa zwo fhambanaho sa ripoto, u nweledza muhumbulo muhulwane U bveledza u ጁጁa ho linganelaho kha zwithu zwi yelanaho na mafhungo na zwi ጁeaho khaedu U bvisela khagala muhumbulo na u u tikedza nga vhuጁanzi ho khwaጁhaho 	<p>U vhalala atikili dza gurannጁa</p> <p>U vhalala ጁhalutshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhalala, u humbulela ho sendekwaho kha ጁhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U ጁivha na u ita nyambedzano nga ha yoጁhe milaedza ya mvelele i re khagala na yo dzumbamaho <p>Zwiጁirathedzhi zwa u vhalala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima hu tshi itelwa mihumbulo mihulwane U sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwa u tikedza <p>Zwiጁirathedzhi zwa tholokanyondivho</p> <ul style="list-style-type: none"> U lavhelesa zwipiጁa zwa zwibveledzwa U ita vhuጁumani kha vhutshilo ha u ita nyambedzano nga ha uri mulaedza u nga shumiswa hani U ita nyambedzano nga ha uri thekiniki dzo shumiswaho nga vhaጁwali, vhaoli, vhadzhii vha 	<p>U ጁwala samari/manweledzo a atikili ya gurannጁa</p> <ul style="list-style-type: none"> U ጁalusa mbuno khulwane U tevhekana ha mbuno/mihumbulo U ጁwala u tshi khou shumisa maipfi a iwe muጁe U vhuisa muhumbulo na u sengulusa vhuጁwali na mushumo wa vhusiki U ጁwala zwavhuጁi nga muጁwalo wavhuጁi, a tshi ጁwala maጁጁere nga kuጁwalele kwone U shumisa maitete a u ጁwala U pulana/u rangele u ጁwala U ita mvetomveto U ita ndovhololo U dzudzanya U vhalulula na u ጁekedza U rekhoda maipfi na zwine a amba zwone kha ጁhalusamaipfi ya vhuጁe kana kha luvhondo lwa maipfi U shumisa ጁhalusamaipfi kha mupeጁto na u bveledza ጁivhaipfi 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina:</p> <ul style="list-style-type: none"> Madzina zwao na madzina khumbulelwa, masala (a vhuጁe na masumbi). <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ጁefhungo, pfano ya ጁefhungo na ጁiiti, mafhungo o tou vhiጁwaho (maambelwa) Zwifhinga zwi sa konጁi (Tsho fhelaho, tsha zwino, tshi ጁaho). <p>Mupeጁto na ndongazwiga khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa ጁhalusamaipfi.</p> <p>Ndongazwiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshithoma, khoma, kholoni, semikhholoni, tshivhudzisi na tshigagarukela

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa nga mafulufulu hu na u vhavhalela U dzhiela n̄tha mihumbulo ine ya lwa/kuḍana na yawe na u fhindula kha nyimele nga n̄dila yo teaho. U ita nyambedzano nga ha vhungoho ha mafhungo nga u vhambedza na zwiḿwe zwiko zwa mafhungo 	<p>zwinepe dzi bwisele khagala kuvhonele kwo khetheaho kwa ḷifhasi</p> <ul style="list-style-type: none"> U tumbula na u ḷalutshedza mvelele kana mafhedzisele ane a takalelwa U humbulela na u ḽea dziḿwe n̄dila musi a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo <p>Ngona dza u vhala: U vhalela n̄tha/u litsha zwoḽthe na u vhala/tshigwada tshi langwaho/u kovha/u phera/u vhala novele pfufhi u woḽthe.</p> <p>U linga u guda, hu u lugisela u vhalela n̄tha</p> <p>U vhalela dakalo: Nganea/bugu ine ya tewa u vhalwa ḍuvha ḷiḿwe na ḷiḿwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa garaḽa ya u vhala u itela mvelaphanda ya u vhala <p>U rekhoda maipfi na ḽhalutshedzo dzao kha ḽhalusamaipfi ya iwe muḽe kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa ḽhalusamaipfi kha u bveledza mupeleḽo na ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa ḷogo/garaḽa u langa maitele a u vhala.</p>	
3-4	<p>Nyambedzano nga ha nganea ḽhukhu, nganea ya vhukati, nganea khulwane, tshibugwana tsha u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito thangeli tsumbo, mahumbulelwa, u sikema, u sikena <p>U thetshelesa mudededzi a tshi vhala tshipiḍa tsha mafhungo nga nganea ḽhukhu/nganea ya vhukati/nganea khulwane/tshibugwana tsha u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela zwine zwa ḍo bvelela 	<p>U vhala nganea khulwane - U guda maḿwalwa</p> <p>U vha u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala zwi tshi bva kha ḽhoho na nyambedzano i elanaho na thero/mafhungo <p>Zwiḽrathedzhi zwa u vhala</p> <p>U humbulela ḽhalutshedzo dza maipfi a songo ḍowealeho na zwifanyiso</p> <p>U sedzulusa u itela u ḽuḽuwedza u pfesesa</p>	<p>U n̄wala maanea nga ha vhaanewa/thero dza nganea ḽhukhu (Novele pfufhi)/nganea ya vhukati (Novele)/Nganea khulwane (Novele) tshibugwana tsha u vhala.</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa u rangela u n̄wala mafhungo a bvaho kha nganea U nanga mafhungo a elanaho na n̄divho. U shumisa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa nga n̄dila yone U shumisa luambo lwo teaho na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masala a maimelambudziso, masalamasumbi, masala a songo fhelelaho <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi ḍaho.</p> <p>Mupeleḽo na ndongazwiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushumisele kwa ḽhalusamaipfi, u khethekanya maipfi. Mabulazwithihi na mafhambanyi

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U ṭalutshedza kuvhonele kwa muṅwali na muvhali • U sa bva nṅḍa ha ṭhoho • U ṭalutshedza nga nḍila yo dzudzanyeaho • Nyambedzano nga ha mihumbulo mihulwane na zwidodombedza • U vhudzisa mbudziso dzo teaho na u fhindula nga nḍila yone <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya tshigwada</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sielisana • U sa bva nṅḍa ha ṭhoho • U vhudzisa mbudziso dzo teaho • U dzula kha nyambedzano • U fhindula kha mihumbulo ya vhaṅwe u tshi khou vha p̄sesa na u vha ṭhonifha 	<p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U humbulela nga ha tshibveledzwa</p> <p>U vhudzisa mbudziso nga ha tshibveledzwa</p> <p>U guda maṅwalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola na u ṭalutshedza muhumbulo mihulwane • Nyambedzano nga ha vhaanewa • U topola na nyambedzano nga ha vhuḍipfi • Nyambedzano nga ha u siwa muyani na maṭhakhetsandi • U vhambedza zwiwo na vhaanewa kha vhutshilo ha iwe muṅe • Nyambedzano nga ha tshivhumbeo, kushumisle kwa luambo, nḍivho na vhaṭanganedzi vha mafhungo • U shumisa ṭhalusamaipfi u itela u bveledza ṭhalutshedzo ya ḍivhaipfi • U isa muhumbulo kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho hu si na u dzhia sia <p>Nga murahu ha u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dovha u amba nga ha tshiṭori kana mihumbulo mihulwane nga mafhungo 5-10 (Manweledzo) • U sumbedza vhuḍipfi u elana na tshibveledzwa tsho vhaliwaho 	<ul style="list-style-type: none"> • U shumisa fomethe yo teaho • U vhekanya mafhungo nga u tevhekana hu tshi shumiswa ndunzhdunzhe • U shumisa luambo lwo teaho, mupeleṭo na ndongazwiga, ho katelwa ṅefhungo, liiti na lipfanisi • U shumisa ṭhalusamaipfi kha u bveledza mupeleṭo na ḍivhaipfi <p>U shumisa maitete a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovhola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ṅekedza <p>U rekhoda maipfi na zwine a amba zwone kha ṭhalusaipfi ya vhuṅe kana luvhondo lwa maipfi</p> <p>U shumisa garaṭa ya u vhala u itela u itela mvelaphanḍa ya u vhala</p>	

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> U vhambedza na vhutshilo ha iwe mune U vhambedza bugu/tshibveledzwa tsho vhaliwaho <p>Ngona dza u vhala: U vhalela n̄tha/u litsha zwothe vha vhala/u vhala ha tshigwada/u vhala ha u sielisana/u vhala ha vhavhili/u vhala u wothe nganea t̄hukhu</p> <p>U linga u itela u guda, hu u lugisela u vhalela n̄tha</p> <p>U vhala u itela u d̄iphiṇa.</p> <p>Nganea/tshibugwana tshi tea u vhaliwa d̄uvha l̄iṇwe na l̄iṇwe minete dza 30</p>		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA: MUSHUMO WA 1: ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela n̄tha (Maraga dza 20) <p>Kha vha thome mushumo hoyu kha Themo 1 vha u fhedzisele kha Themo 2 hune maraga dza do rekhodiwa</p> <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA: MUSHUMO WA 1: U N'WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Maanea (Maraga dza 20) U anetshela Pharagirafu 5 <p>Vhukati ha themo</p>				
5-6	<p>U thetshelesa tshibveledzwa tsha u kwengweledza, tsumbo khungedzelo ya radio</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito thangeli: U humbulela U vhudzisa mbudziso dzi t̄t̄ulaho mihumbulo a tshi shumisa luambo lwo teaho 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha u kwengweledza</p> <p>U vhalela t̄halutshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala, u humbulela ho sendekwaho kha t̄hoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso 	<p>U n'wala tshibveledzwa tsha u kwengweledza tsumbo, tshipitshi tshi re na zwa u vhonwa/khungedzelo</p> <ul style="list-style-type: none"> U t̄okonya u fhindula nga u nyanyuwa U ita pfulufhedziso 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maṭanganyi Atikili <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maipfi o livhaho na a songo livhaho <p>T̄halutshedzo ya maipfi:</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U ḍivha mihumbulo i fhambanaho na yawe • U hanedza kuhumbulele kwo fhambanaho na kwawe a tshi tikedza tsheo iyo • U dzhenelela hu na u vhuedza kha nyambedzano dza zwigwada • U kovhekana mihumbulo na u ṅea kuvhonele kwawe kwa zwithu kha ṭhoho dzi ṅeaho khaedu nga ṅḍila i pfalaho, tevhelelaho nahone yo dzudzanyeaho zwavhuḍi • U bvedeza kxanedzano i pfalaho i re na mbuno u itela u khwaṭhisedza mihumbulo • U sedzesa kha mbuletshedzo • U vhambedza phambano ya kuvhonele na u ṅea mihumbulo 	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala: U sikima hu tshi itelwa mihumbulo mihulwane U sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwa u tikedza U humbulela hu tshi khou shumiswa maipfi ane a khou tou vhonele U sedzulusa mutsindo wa thekhniki ya u lavhelesa</p> <p>U vhala tholokanyondivho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭhaṭhuvha tshibveledzwa • U nweledza tshibveledzwa • Ndi u vhala na u pfesesa zwiiveledzwa zwa girafiki midia sa khungedzelo na phosiṭara • U rangela u vhala ho itwa nyambedzano nga zwifanyiso • U ṭalutshedza mafhungo • U ita nyambedzano nga ndivho ya tshibveledzwa • U ita nyambedzano nga luambo lwo shumisiwaho • U ṭalusa na u haseledza nga zwiṭalusi zwo dizainiwaho sa muvhala na fonto • U ambedzana nga nzudzanyo • U vhambedza zwiiveledzwa zwa u vhona zwo fhambanaho tsumbo, phosiṭara na khunguwedzo <p>Ngona dza u vhala:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U ṭokonya vhatsheshelesi • U ṭuṭula muhumbulo malugana na ṭhoho na u bvedeza mihumbulo • U sedzulusa na u ṭhaṭhuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki • U bvisela khagala mihumbulo nga ṅḍila i pfalaho i tevhekanaho • U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhiṭara • U ṅekedza mushumo hu tshi dzhielwa ṅṭha vhudele na u alusa muṅekedzo • U fhirisa mulaedza nga ṅḍila i pfalaho nahone yo teaho <p>U shumisa maitete a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovhola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ṅekedza <p>U rekhoda maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha ṭhalusamaipfi ya iwe muṅe kana maipfi a luvhondoni. U shumisa ṭhalusamaipfi kha u bvedeza mupeleṭo na ḍivhaipfi. U shumisa logo ya u vhala/garaṭa u itela u langa maitete a u vhala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maudioma, mirero, makateli, luambo lwa musanda

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe na u vhala/tshigwada tshi langwaho/u kovha/u phera/u vhala novele pfufhi u woṭhe.</p> <p>U linga u guda, hu u lugisela u vhalela nṭha</p> <p>U vhalela u ḍiphina:</p> <p>Nganea/tshibugwana tshine tsha tea u vhalwa ḍuvha liṅwe na liṅwe lwa minete dza 30.</p>		
7-8	<p>U thetshelesa nganeapfufhi Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbula zwiwo nga mutevhe wone na u shumisa tshifhinga tshone. • U dzhenelela nga nḍila yavhuḍi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada • U ṭalusa uri mbengela mbiluni dzi vhumbea hani na uri dzi ḍisani kha muthetshelesi. • U haseledza nga ha vhabvumbedzwa • Nyambedzano nga ha puloto, khuḍano na fhethu vhupo • U haseledza nga ha milaedza ya tshibveledzwa 	<p>U vhala nganeapfufhi U vhalela ṭhalutshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhala, u humbulela ho sendekwaho kha ṭhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <p>U sikima hu tshi itelwa mihumbulo mihulwane</p> <p>U sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwa u tikedza</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho:</p> <p>U humbulela nga ha tshibveledzwa</p> <p>U vhudzisa mbudziso nga ha tshibveledzwa.</p> <p>U guda nga ha maṅwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U linga tshibveledzwa hu u itela u wana milaedza yo dzumbamaho na mihumbulo mihulwane ya u tikedza 	<p>U ṅwala vhurifhi ha khonani/u ḍadza dayari zwi tshi kwama tshitori tshipfufhi/nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa maitela a u dzudzanya o teaho • U sumbedza tsivhudzo ya vhatetshelesi na tshitaila • U shumisa thounu/khalo yo teaho • U sedzesa u khwinisa luambo, mupeleṭo, zwifhinga na u ṭumanya mafhungo a tshi ya kha phara dzo ṭumanaho • U shumisa maipfi a u ṭumanya sa, zwenezwo • U ṭumanya mafhungo a tshi ya kha phara dzo ṭumekanaho • U shumisa mupeleṭo na ndongazwiga zwo teaho <p>U shumisa maitela a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto 	<p>U shuma na/nga maipfi: U ṭumanya maipfi</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi: U sa vha khagala, ṭhalutshedzo nnzhi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tsho fhelaho tsha u bvela phanḍa, tshifhinga tshi ḍaho tsha u bvela phanḍa</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: U khethekanya maipfi (siḷabulu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homofounu

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> Kha hu tšalutshedzwe uri muñwali o fhuredzela hani kuhumbulele kwa muvhali. Thekeniki dzo shumiswaho, vhubvumbedzi U haseledza nga vhuđalo mikhwa ya mvelele na matshilisano kha tshibveledzwa. U haseledza puloto, thero, fhethuvhupo na vhubvumbedzi. U shumisa tšalusamaipfi u bveledza đivhaipfi <p>Ngona dza u vhala: U vhalela nŋha/U litsha zwoŋhe na u vhala/tshigwada tshi langwaho/u kovha/u phera/u vhala novele pfufhi u woŋhe.</p> <p>U linga u guda, hu u lugisela u vhalela nŋha</p> <p>U vhalela dakalo: Nganea/bugu ine ya tewa u vhalwa đuvha liñwe na liñwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U dovholola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U ñekedza <p>U rekhoda maipfi na tšalutshedzo dzao kha tšalusamaipfi ya iwe muñe kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa tšalusamaipfi kha u bveledza mupeleto na đivhaipfi.</p> <p>U shumisa logo/garaŋa ya u vhala u itela u langa maitele a u vhala.</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA 3: U FHINDULA U BVA KHA ZWIBVELEDZWA (Maraga dza 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (Maraga dza 20) Tshibveledzwa tsha u tou vhona (Maraga dza 10) Luambo na milayo zwa luambo (Maraga dza 20) 				
9-10	<p>U thetshesela kha nyambedzano ya mufhindulano</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshesela u itela mafhungo are kha zwibveledzwa zwo 	<p>U vhala litambwa li sa konđi kana đirama</p> <p>U vhala u ite u wana tšalutshedzo</p>	<p>U ñwala mufhindulano</p> <ul style="list-style-type: none"> U dzumbulula vhabvumbedzwa na tšuthuwedzo U wanulusa thounu kana limudi 	<p>U shuma na/nga maipfi: Mađadzisi (maitele, tshifhinga)</p> <p>Fhungo mbumbano na Fungo tserekano</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>fhambananaho zwa oraḷa zwi re na mufhindulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nweledza mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho • U shumisa zwavhudi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada • U topola na u ita nyambedzano nga ha mbonalo dza ndeme • U amba nga ha nyimele, luambo lwa muvhili lwa muambi, mafhungo, ridzhisiṭara na kunangele kwa maipfi • U amba nga ha fomete ya tshibveledzwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhala, u humbulela ho sendekaho kha ṭhoho na/kana nyolo <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala: U humbulela ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḍoweleaho na zwifanyiso U sedzulusa u itela u ṭuṭuwedza u pfesesa</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho: U saukanya tshibveledzwa U nweledza tshibveledzwa U shumisa ṭhalusamaipfi u itela u bveledza ḍivhaipfi.</p> <p>Ngona dza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe na u vhala/tshigwada tshi langwaho/u kovha/u phera/u vhala novele pfufhi u woṭhe.</p> <p>U linga ha u guda, hu u lugisela u vhalela nṭha</p> <p>U vhalela u itela u ḍiphina: Nganea/bugu ine ya tewa u vhalwa ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U thoma kana u ḍadzisa kha khuḍano i re hone • U bveledza mvetamveto ya u thoma u itela u bvisela khagala muhumbulo muhulwane • U sumbedza u pfesesa tshitaele na ridzhisiṭara • U dovha wa humbula na u sedzulusa zwo ṅwalaho na mushumo wa zwa vhusiki <p>U shumisa maitete a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovhola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ṅekedza <p>U rekhoda maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha ṭhalusamaipfi ya iwe muṅe kana maipfi a luvhondoni. U shumisa ṭhalusamaipfi kha u bveledza mupeleṭo na ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa logo/garata ya u vhala u itela u langa maitete a u vhala.</p>	<p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Zwiḍevhe</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshaka dza mafhungo (Zwitatamennde, mbudziso, ndaela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshipitshi tsho vhwigwaho • ṭhalutshedzo ya ipfi • Pfanywa, mafhambanyi

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U LINGA HA U GUDA)			
<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba 	<p>Nyito dza u vhala na u tala</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela ntha Nyito dza u vhalela u itela u pfesesa Nyito dza litheretsha dzo sendekwaho kha manwalwa o fhambanaho mararu kha simesita 	<p>Nyito dza u nwala na u nekeda</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u nwala U nwala pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavidani <p>Maanea – Tshibveledzwa tsha vhusiki</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa luambo <p>Nyito dzo fhambanaho dza zwivhumbeo na milayo zwi bvaho kha lushaka zwa zwibveledzwa nga sekele</p>
GIREIDI YA 6 TSHIVENDA FAL – MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 1			
<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 1: ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela ntha (Maraga dza 20) <p>Kha vha thome mushumo hoyu kha Themo 1 u fhele kha Themo 2 hune maraga dza do rekhodiwa hone</p>	<p>U LINGA HA FOMALA</p> <p>MUSHUMO WA 2: U NWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Maanea (Maraga dza 20) Mbuletshedzo/nganetshelo (Pharagirafu 5) <p>Vhukati ha themo</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 3: U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA TSHIBVELEDZWA (Maraga dza 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha litherala na tshi si tsha litherala (Maraga dza 20) Tshibveledzwa tsha u tou vhone (Maraga dza 10) Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 20) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U THOMA LWA U ENGEDZA: GIREIDI YA 6 (THEMO 2)

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshesela na u ita nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha ndaela, tsumbo, risipi, masia</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbula maitele a zwithu • U dzhiela nḥa ṭhoho dza ndeme • U ṅea ndaela dzi pfalaho, tsumbo, kuitele kwa tie • U ita notsi na u tevhedza ndaela dzo vhalwaho • U vhudzisa mbudziso u itela u ṭandavhudza • U ṅea muhumbulo u itela ṭhandavhudzo ya ndaela • U dovha u humbula maitele 	<p>U vhala risipi kana tshinwe tshibveledzwa tsha ndaela</p> <p>U vhalela u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sengulusa zwiṭalusi zwa tshibveledzwa: Nzudzanyo na milayo ya zwibveledzwa zwa ndaela • U dzudzanya ndaela dzo vilinganaho <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U sikima u itela mihumbulo mihulwane</p> <p>U sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U vhudzisa mbudziso nga ha tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U saukanya tshibveledzwa • U pfesesa na u shumisa zwibveledzwa zwa mafhungo nga ṅḍila yo teaho • U ṭalusa na u ṭalutshedza zwivhumbeo zwo fhambananaho, kushumisele kwa luambo na ṅḍivho 	<p>U ṅwala tshibveledzwa tsha ndaela tsumbo, kuitelwe kwa tie</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dzudzanya ndaela nga u tevhekana hazwo • U ita mutevhe wa zwishumiswa na thimbwanywa dza u bika • U shumisa ṭhalusamaipfi • U shumisa malaeli • U bveledza fureme ya tshibveledzwa • U shumisa mafurase a u ṭanganya na ngona dza nzudzanyo • U ṭalutshedza maitele • U dzudzanya maipfi na mafhungo nga ṅḍila yo teaho <p>U shumisa maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ṅekedza <p>U rekhoda maipfi na zwine a amba zwone kha ṭhalusamaipfi ya iwe muṅe kana kha luvhondo lwa maipfi</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Masala (a vhuṅe na ḷisumbavhuṅe) matsinde, thangi na mitshila</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Ṇefhungo, tshiitwa</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa ṭhalusamaipfi</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> U topola na u thathuvha tshibveledzwa U pfesesa na mashumisele a tshibveledzwa nga ndila yo teaho U vhambedza risipi mbili dzo fhambananaho kana ndaela <p>Ngona ya u vhala: U litsha zwothe na u vhala/u vhala na tshigwada/u vhala nga tshigwada/u vhala nganea nga mugudi e ethe</p> <p>U linga u itela u guda, u lugisela u vhalela nth</p> <p>U vhalela u itela u diphina</p> <p>Zwibugwana zwine zwa tea u vhaliwa duvha nga duvha minete dza 30</p>	<p>U shumisa thalusamaipfi u itela mupeleto na u bveledza divhaipfi</p> <p>Shumisani gara ya u vhala u itela u langula mvelaphanda ya u vhala</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA – U vhalela nth (Maraga dza 20)</p> <p>Kha hoyu mushumo hu khou bvelwa phanda u bva kha Themo 1. U do fhedziswa kha Themo 2 ha rekhodiwa maraga</p>				
3-4	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshitori</p> <ul style="list-style-type: none"> Marangaphanda a nyito: Tsumbo, u humbulela, u sikima, u sikena U topola thero, u vhudzisa mbudziso, na u vhambedza na tshenzhemo ya vhutshilo ha iwe mupe U topola na nyambedzano nga ha uri luvhengela mbiluni lu thomisa hani 	<p>U vhala tshitori</p> <p>U vhalela u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala: u humbulela zwi ditika nga thoho na zwifanyiso U vhalela nth na u fhumula <p>Zwitirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U humbulela zwine maipfi na zwifanyiso zwi songo dowealeho zwa amba zwone</p>	<p>U nwala tshitori</p> <ul style="list-style-type: none"> U sika vhaanewa vhane vha tendiseaho U sumbedza ndivho ya muanewa, puloto, fhethu, khudano, mathakheni U pulota zwiwo zwihulwane hu khou shumiswa tshati <p>Mathomo, vhukati (nyito ya u gonyela nth, mathakheni) na magumo</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maiti matikedzi, zwiyalusi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tsha zwino, tsho fhelaho, tshifhinga tshi daho tshi no khou ya phanda</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi: Maidioma</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> Nyambedzano nga ha vhuḍipfi zwi tshi elana na tshibveledzwa Vhuḵumani na vhutshilo ha iwe muḵe U ḵalutshedza matshilisano, mikhwa na mvelele kha zwibveledzwa zwo fhambananaho na u ḵea vhuḍipfi ha uri izwo zwo sumbedzisiwa hani kha tshibveledzwa tsumbo luvhengela mbiluni U shumisa zwikili zwa u ḵekedza tsumbo, volumu, luvhilo, u awela, nyimele, ngafhadzo na zwiḵwe 	<p>U sedzulusa u itela u tuḵuwedza u pfesesa</p> <p>Zwiḵirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U humbulela nga ha tshibveledzwa</p> <p>U guda maḵwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U ḵalusa na u amba nga ha mulaedza U sumbedza u pfesesa ha tshibveledzwa, vhushaka ha tshibveledzwa na vhutshilo ha iwe muḵe, ḵivho ya tshibveledzwa na uri tshi shumisa hani U nweledza tshibveledzwa nga mafhungo a 5-10 <p>Ngona dza u vhala:</p> <p>U vhalela ḵḵha/u litsha zwoḵḵe na u vhala/tshigwada tshi langwaho/u kovha/u phera/u vhala novele pfufhi u woḵḵe.</p> <p>U linga u guda, hu u lugisela u vhalela ḵḵha</p> <p>U vhalela u itela u ḍiphina:</p> <p>Nganea/bugu ine ya tewa u vhalwa ḍuvha liḵwe na liḵwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U vhekanya mihumbulo nga ḵḵila yo teaho U bvisela mihumbulo khagala na nga ḵḵila yone U shumisa thero kana mulaedza <p>U shumisa maitete a u ḵwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u ḵwala U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U ḵekedza <p>U rekhoda maipfi na ḵalutshedzo dzao kha ḵhalusamaipfi ya iwe muḵe kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa ḵhalusamaipfi kha u bveledza mupeḵo na ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa logo/garata ya u vhala u itela u langa maitete a u vhala.</p>	
5-6	U thetshesela na u ita nyambedzano nga ha tshirendo	U vhala tshirendo tsho leluwaho U vhalela u itela u pfesesa	U ḵwala tshirendo • U shumisa aḵitheresheni (u dovholola ha themba na u	U shuma na/nga maipfi: Thangeladzina, maḍadzisi (maitete, tshifhinga)

THEMO 2					
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO	
	<p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sumbedza vhuḍipfi nga ndila yone • U shumisana zwavhuḍi kha nyambedzano ya tshigwada • Vhuḍipfi kha mungo na zwi no vhonala sa mutevhetsindo, ndovhololo na u vhambedza • U saukanya nyimele ya tshirendo • Manweledzo a tshirendo • Nyambedzano ya mutevhetsindo na raimi <ul style="list-style-type: none"> • Nyambedzano ya zwivhumbeo zwo fhambananaho zwa tshirendo • Nyambedzano ya zwivhumbeo zwa tshirendo 	<p>Nyito dza u rangela u vhala: U humbulela ho sendekwaho kha ḥoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso</p> <p>Zwiḥirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U sedzulusa u itela u pfesesa</p> <p>U ḍivha masiandoitwa a tshifanyiso tsha muhumbulo</p> <p>Zwiḥirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U saukanya tshibveledzwa</p> <p>U ḥaḥuvha tshivhumbeo</p> <p>U guda maḥwalwa</p> <p>U topola tshivhumbeo tsha tshirendo na u ḥaḥuvha tshirendo u itel u itela u pfesesa zwine tsha amba. U topola, tsumbo, mutevhetsinde, raimi, ḥifanyamuthu, limethafore</p> <p>U sumbedza u pfesesa tshirendo, vhushaka hatsho na vhutshilo ha iwe muḥe</p> <p>U shumisa ḥhalusamaipfi kha u bveledza ḍivhaipfi.</p> <p>Ngoni ya u vhala: U litsha zwothe na u vhala/u vhala na tshigwada/u vhala nga tshigwada/u vhala nganea nga mugudi e eḥe</p> <p>U linga u itela u guda, u lugisela u vhalela nḥa</p> <p>U vhalela u itela u ḍiphina</p>	<p>dovholola pfalandoḥe), mamethafore</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa luambo lwa u ḥalutshedza • Pulane, mvetomveto, u dovholola u sedzulusa tshirendo • U bveledza mvetomveto ya u thoma hu na u dzhiela nḥa muhumbulo muhulwane • U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiḥara • U sedzulusa na u ḥaḥuvha zwo ḥwaliwaho na mushumo wo sikiwaho <p>U shumisa maitele a u ḥwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ḥwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ḥekedza 	<p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo tswititi, tshaka dza mafhungo (mbudziso, zwitamennde, ndaela)</p> <p>Ḥhalutshedzo ya maipfi: Zwiteḥwa zwa u dovholola vhurendi (u dovholola ha themba na u dovholola ha pfalandoḥe), mamethafore, mafanyisi, ḥifanyamuthu, onomatopia</p>	
					<p>U rekhoda maipfi na ḥhalutshedzo dzao kha ḥhalusamaipfi ya iwe muḥe kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa ḥhalusamaipfi kha u bveledza mupeleḥo na ḍivhaipfi.</p>
					<p>U shumisa ḥogo/garaḥa ya u vhala u itela u langa maitele a u vhala.</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		Zwibugwana zwine zwa tea u vhaliwa d'uvha nga d'uvha minete dza 30		
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4: <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (Maraga dza 20) Mushumo uyu u n'waliwe hu sa athu u n'waliwa thesite i languliwaho				
7-8	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, muvhigo wa mutsho</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho U ita nyambedzano nga ha u shumisea ha mafhungo U t'anganya/livhanya mafhungo na vhutshilo ha ene mupe U ita nyambedzano nga ha masiandaitwa a mutsho kha vhathu U vhambedza nyimele ya fhethu ho fhambanaho, u sumbedza fhethu hune ha takalelwa hu tshi tikedzwa nga zwiitisi U dzhenelela kha nyambedzano, u imelela/khwa'hisedza muhumbulo wawe 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, muvhigo wa mutsho u bvaho kha gurand'a</p> <p>U vhalela u itela u p'fesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha t'hoho ya mafhungo na zwifanyiso U shumisa zwi'tirathedzhi zwa u vhala: u sikima u itela u wana muhumbulo nga u angaredza, u sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho <p>Zwi'tirathedzhi zwa u vhala tholokanyond'ivho:</p> <p>U nweledza tshibveledzwa</p> <p>U vhudzisa mbudziso dzi elano na tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo tshi re na zwithu zwa u tou vhona, tsumbo, mapa U topola nd'ila ine tshibveledzwa tsha v'hakenywaho ngayo 	<p>U n'wala tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, tshati ya mutsho</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga zwithu zwa u tou vhona na mafhungo o teaho u itela nd'ivho U n'ekedza mafhungo hu tshi shumiswa mapa, tshati, girafu kana daigiramu <p>U shumisa maitete a u n'wala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u n'wala U ita mvetomveto U dovhoolola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U n'ekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Ma'aluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tsho fhelaho</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Kushumisele kwa t'halusamaipfi</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U ḍivha mbonalo ya mivhigo ya mutsho: ridzhisiṭara na ḍila ye luambo lwa shumiswa ngayo • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u dzhenelela u itela u davhidzana zwavhuḍi kha nyimele dza zwigwada • U ṭalutshedzela na u ita nyambedzano nga ha zwibveledzwa zwi re na zwithu zwa u tou vhona zwi konḍaho 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhambedza zwi fanaho na zwi sa fani fhethu ho fhambanaho malugana na mutsho • U ṭalutshedzela zwithu zwa u tou vhona • U shumisa ṭhalusamaipfi u itela mveledziso ya ḍivhaipfi 		
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: MULINGO UNE WA LANGIWA WA FULWI U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (Maraga dza 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Thelokanyonḍivho ya u tou vhala (Maraga dza 20) • Mbudziso 2: Thelokanyonḍivho ya u tou vhona (Maraga dza 20) • Mbudziso 3: Manweledzo (Maraga dza 5) • Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 5) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U LINGIWA HA ZWO GUDIWAHO)			
<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambananaho dza u thetshesela na u amba 	<p>Nyito dza u vhala na u ṭalela</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nṭha Nyito dza u vhalela u itela u pfesesa Mishumo ya ḷitheretsha yo sendekwaho kha tshakha tharu dza maṅwalwa o randelwaho kha themo yeneyo. 	<p>U ṅwala na u ṅekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitele a u ṅwala U ita dzipharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Maṅwalwa a vhusiki 	<p>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo</p> <p>Zwivhumbe na milayo zwo fhambananaho zwi tshi ya nga lushaka lwa tshibveledzwa</p>
MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMAḷA YA GIREIDI YA 6: THEMO 2			
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḷA WA 1: ORAḷA</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela nṭha (Maraga dza 20) Mushumo hoyu ndi une wa khou tou bvela phanḑa u bva kha Themo 1. U ḑo fhedziswa kha Themo 2 ha rekhodiwa na maraga 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 4: U ṅWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (Maraga dza 20) <p>Mushumo uyu u itiwe phanḑa ha musi hu tshi ṅwaliwa thesite ine ya lauliwa</p>	<p>MULINGO UNE WA LANGIWA WA FULWI</p> <p>MUSHUMO WA U LINGA WA 5: THESITE INE YA LAULIWA (Maraga dza 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso ya 1: Tholokanyonḑivho ya u vhala (Maraga dza 20) Mbudziso 2: Tholokanyonḑivho ya u tou vhona (Maraga dza 20) Mbudziso 3: Maṅweledzo (Maraga dza 5) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 5) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U THOMA LWA U ENGEDZA: GIREIDI YA 6 (THEMO 3)

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshesela na u ita nyambedzano nga ha folukuloo, lungano lwa tsiko kana lungano lwa vhahali Nyito thangeli: U humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbula zwiwo nga mutevhe u re wone na u shumisa tshifhinga nga ṅḍila yone • U ambedzana zwavhuḍi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada • U ḍivha uri kuvhonele kwa u vhona sia ḷithihi zwi sikea hani na masiandaitwa a hone kha vhathetshelesi • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa • U ita nyambedzano nga ha puloto, khuḍano na fhethuvhupo • U ita nyambedzano nga ha milaedza i re kha tshibveledzwa • U sedzulusa maitele a mvelele, ndeme na zwine vhathu vha tenda khazwo • U sedzulusa phambano vhukati ha zwivhuya na zwivhi 	<p>U vhala folukuloo, lungano lwa tsiko kana lungano lwa vhahali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhala, tsumbo, u humbulela ho ḍisendekaho kha ṭhoho na/kana zwifanyiso • Zwiṭirathedzhi zwa u vhala: u sikima, u sikena, u humbulela, u ṭalela zwithu zwa u tou vhona u itela u zwi ṭalutshedzela <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U vhona tshifanyiso tsha muhumbulo tsha tshibveledzwa</p> <p>U ita vhuṭumani na vhuṭshilo ha iwe muṅe</p> <p>U guda maṅwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano ya zwiteṅwa zwa ngano, tsumbo vhaanewa na milaedza • U ṭalutshedza ṭhalutshedzelo na u fhindula nga u ngaredza kha tshibveledzwa • U tumbula na u buletshedza mvelele kana mafhedzisele ane a takalelwa • Manweledzo a tshibveledzwa nga mafhungo a 3-5 	<p>U ṅwala nga ha mvumbo ya muanewa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbula nga ha mvumbo • U shumisa maipfi a mbuletshedzo u vhambedza vhaanewa • U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa, u sedza kha u khwinisa mupeleṭo, zwifhinga na u ṭanganya mafhungo a vha pharagirafu dzi tevhekanaho • U sumbedza u pfesesa fhethuvhupo, puloto, vhaanewa, khuḍano na thero • U shumisa zwifhinga nga ṅḍila yone <p>U shumisa maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U ṅekedza <p>U ṅwala manweledzo</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maṭaluli, maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Maambaita na maambaitwa Khanedza</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Ndongazwiga (Pfulhifhadzo)</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>Ngona ya u vhala: U vhalela ntha U litsha zwothe na u vhala/u vhala na tshigwada/u vhala nga tshigwada/u vhala nganea nga mugudi e ethe U vhalela u itela u dhiphina Zwibugwana zwine zwa tea u vhaliwa duvha nga duvha minete dza 30</p>	<p>U rekhoda maipfi na thalutshedzo dzao kha thalusamaipfi ya iwe mune kana maipfi a luvhondoni. U shumisa thalusamaipfi kha u bveledza mupeleto na divhaipfi. U shumisa logo/garata ya u vhala u itela u langa maitete a u vhala.</p>	
<p>3-4</p> <p>LIGA 1 U TODISISA</p>	<p>U thetshelesa nyambedzano pfufhi nga ha thodisiso: Phurodzhekithi yo nangiwo tsumbo, vhurendi/ngano/matambwa na tshitori tshipfufhi</p> <p>Mudededzi u do:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talutshedza maitete a u thodisisa na tshifhinga tsho teaho tsha u thodisisa Talutshedza thoho/mbudziso Amba nga ha mushumo wa thodisisa na zwishumiswa Amba nga ha u nwala notsi thalutshedza nga ha u refera na ndeme ya bibliografi Talutshedza nga ha thodea dzi no do wanala kha rubiriki <p>Vhagudiswa vha do:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khethekana nga zwigwada kana a shuma e ethe Kuvhanganya mafhungo ane a khou tea u sedzuluswa 	<p>U vhala mafhungo o livhanyisiwo na manwalwa o nangiwo (tsumbo, vhurendi, ngano, litambwa, tshitori tshipfufhi)</p> <p>Mudededzi u do:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nea zwishumiswa zwa thodisiso Tutuwedza vhagudiswa uri vha engedzedze zwishumiswa kha zwo newaho nga mudededzi Sedzulusa tshibveledzwa u itela u tutuwedza u pfesesa Talutshedza zwine zwitewa zwa vhurendi/litambwa/tshitori tshipfufhi/ngano Amba mushumo wa thekheniki ya zwa u vhone zwi re kha manwalwa (Vhurendi/litambwa/tshitori tshipfufhi/ngano) <p>Vhagudiswa vha tea u shumisa tholokanyondivho na zwiirathedzhi zwa u vhala:</p>	<p>U shumisa zwifanyiso zwo fhambananaho u itela u kuvhanganya mawanwa a zwi bveledzwa zwa vhusiki/phurodzhekithi</p> <p>Mudededzi u do:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumbedza zwishumiswa zwo teaho u itela u tikedza tshibveledzwa tsho bveledzwo, tsumbo, tshifanyiso tsha muhumbulo, tshati ya mutevhe. Khwaithisedza u shumisa zwiko na ndeme ya mutevhe wa zwiko Khwaithisedza nga ha maga ane vha do lingwa khao na zwiitalutshedzi zwi re kha rubiriki. Humbudza vhagudiswa uri vha dziele ntha u fhindula malugana na mbudziso/thoho <p>Vhana vha tea u dzhenelela kha maitete a u ita thodisiso</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maiti, Madzina, Madadzisi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Fhungo tswititi</p> <p>Fhungo mbumbano</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi</p> <p>Ipfi lithihi</p> <p>U khwaithisedza tshivhumbeo tsha luambo na milayo ine ya elana na thodisiso ya manwalwa, (tsumbo, vhurendi/drama/tshitori tshipfufhi/ngano)</p> <ul style="list-style-type: none"> U dzudzanya mawanwa a thodisiso (tsumbo, mapa wa muhumbulo) U bvisela khagala mafhungo U shumisa divhaipfi i elanaho na thodisiso U sumbedza zwiko zwa milayo ya luambo <p>NOTSI DZA MUDEDEDZI</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitete a thodisiso a shumiwa vhege mbili

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> Kovhana mihumbulo, kuvhonele kwa zwithu na u vha tshipiḁa kha nyambedzano Vhekanya bibliogirafi Vhea rekhodo ya tsezuluso (phothifolio ya vhuḁanzi) 	<ul style="list-style-type: none"> U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane U sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho U humbulela U humbulela zwine maipfi na zwifanyiso zwi songo ḁoweleaho zwa amba zwone U sengulusa mafhungo o khetheaho a tshi ya kha zwifanyiso, tsumbo, mapa wa muhumbulo, tshati ya u tevhekana ha zwithu U dzhia notsi u itela u lugisela ḁiga 2, u n'wala 	<ul style="list-style-type: none"> U fhindula mbudziso nga u nanguludza mafhungo zwi tshi bva kha zwiko zwo shumisiwaho U n'wala notsi nga maipfi a iwe muḁe hu u lugisela ḁiga 2, u n'wala U tevhela fureme ya u n'walela U shumisa milayo ya luambo yo teaho 	<ul style="list-style-type: none"> Vhuḁanzi ha zwo itwaho na maitele a tea u vha kha faela ya mugudiswa Sumbedzani uri ḁoḁisiso i itiswa hani “Ndi a ita” “Ri a ita” “Ni a ita” Mawanwa a ḁoḁisiso a tea u elana na mbudziso/ḁoho Dzhialani nḁha u sumbedza zwiko zwa mafhungo na mutevhe wa zwiko/bibliogirafi Lingani ḁiga 1: ḁoḁisiso hu tshi khou rubiriki na u sumbedza mawanwa kha vhagudiswa Nyito dzoḁe dzi tea u itiwa kḁasini, mudededzi a tshi khou sumbedzela zwine vhagudiswa vha tea u ita
5-6	<p>Zwiḁirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba –Ho sedzeswa kha maḁwalwa o teaho (tsumbo, vhurendi/ḁitambwa/tshḁori tshipufhi/ngano</p> <p>Mudededzi u ḁo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khwaḁisedza mbudziso yo sedzwaho khayoy nga tshifhinga tsha ḁoḁisiso Ita nyambedzano malugana na zwiḁeḁwa zwa ḁiḁwalwa ḁo ḁoḁisiswaho Kha vha vhone uri vhagudi vhoḁe vho ḁilugisela u thoma na u n'wala ḁiga ḁa 2 	<p>Zwiḁirathedzhi zwa u vhala na u lavhelesa. Vhagudi kha vha eletschedzwe u tevhedza maḁwalele o teaho:</p> <p>Mudededzi u ḁo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bvisela khagala zwifhinga. Eletschedza vhagudiswa kha u vhala na u shumisa notsi dza ḁoḁisiso Vhala na u ḁalutshedza rubiriki. ḁandavhudza zwiḁa na zwiḁalutshedzi zwa rubiriki <p>Vhagudi vha ḁo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhala ḁiḁwalwa ḁo nangwaho Vhala na u pfesesa rubiriki 	<p>U n'wala/u sika/u ola na u sika ḁoho yo nangwaho</p> <p>Mudededzi u ḁo:</p> <ul style="list-style-type: none"> N'ea vhagudi fureme ya u shumisa musi vha tshi khou n'wala Eletschedza vhana uri fureme ya u n'walela i shumiswa hani U ita nyambedzano malugana na maitele a u n'wala. U pulana/u rangela u n'wala U ita mvetomveto U dovhola U dzudzanya 	<p>U shuma na/nga maipfi: Matsinde a fhungo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Fhungo tswititi, fhungo tserekano na ḁifurase ḁa ḁiiti</p> <p>Mupeḁo na ndongazwiḁa: Kholoni</p> <p>U khwaḁisedza tshivhumbeo tsha luambo na milayo zwo itwaho vhege dzo fhiraho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndongazwiḁa na mupeḁo U pfesesa ḁivhaipfi kha nyimele U shumisa fomethe na mbonalo yo teaho Muhumbulo muhulwane na mihumbulo ya u tikedza

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> Nyambedzano na vhagudi ya malugana na uri vha nga pilana hani mawanwa a ṭhoḍisiso Kha hu itwe nyambedzano malugana na ṅḍila ya maitele a u Ṇwala Kha hu ṅewe ndaela malugana na maitele a u Ṇwala. Kha hu itwe nyambedzano malugana na tshivhumbeo tsha zwibveledzwa zwine zwa khou tea u Ṇwalwa. Tsumbo, maanea, ripoto, phositara n.z <p>Vhagudi vha ḍo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vha tshipiḍa tsha nyambedzano Pfesesa zwipika zwi elanaho na mbudziso/ṭhoho 	<ul style="list-style-type: none"> Vhala na u pfesesa fureme ya u vhala Topola milayo i elanaho na ḷiṅwalwa ḷo ṭhoḍisiswaho 	<ul style="list-style-type: none"> U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U ṅekedza U ita nyambedzano dza zwiteṅwa zwi yelanaho na ḷiṅwalwa ḷo khethwaho <p>Vhagudi vha ḍo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Shumisa fureme ya u Ṇwalela Dzudzanya mvetomveto ya u thoma Vhala na u khakhulula nga murahu ha u dzudzanya mvetomveto ya u thoma Vha ḍo Ṇwala na u ṅekedza mvetomveto ya u fhedzisela 	<ul style="list-style-type: none"> Pharagirafu na milayo ya zwa u tou vhonwa. Mutevhe wo tevhekanaho wa dzi phara na mihumbulo u itela vhuṭumani Milayo ya luambo zwi tshi ya nga ṭhoho yo nangwaho
	<p>NOTSI DZA MUDEDEDZI</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u Ṇwala a shumiwa nga selele ya vhege mbili Vhuṭanzi ha maitele a zwo Ṇwalwaho a tea u vha kha faela ya mugudiswa U langa maitele a u Ṇwala Mawanwa a ṭhoḍisiso a tea u elana na mbudziso/ṭhoho Kha hu dzhielwe ṅṭha u sumbedza zwiko zwa mafhungo na mutevhe wa zwiko/bibiliogirafi Lingani Liga 2: U Ṇwala hu tshi khou shumiswa rubiriki na u sumbedza mawanwa kha vhagudiswa Nyito dzoṭhe dzi tea u itiwa kḷasini, mudededzi a tshi khou sumbedzela zwine vhagudiswa vha tea u ita Mugudi muṅwe na muṅwe u ḍo Ṇwala mushumo wawe une wa ḍo korekiwa hu tshi khou shumiswa ruburiki. 			
	<p>NOTSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzi tea u itwa kḷasini hu na tsivhudzo ya mudededzi Mukumedzo wa orala u nga itwa nga ṅḍila dzi tevhelaho: Mugudi e eṭhe, vha nga vhavhili, zwigwada, fhedzi vha ṅewa maraga hu tshi khou shumiswa ruburiki kha Ṇwana muṅwe na muṅwe Ruburiki i tea u yelana na ḷiṅwalwa ḷo nangwaho, tsumbo, vhurendi, ḍirama, nganea, nganeapfufhi na ngano Tsumbo, kha ḍirama, vhagudi vha nga tou edzisela 			

THEMO 3					
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO	
	<ul style="list-style-type: none"> Ndugiselo dza mukumedzo wa orala, dzi tea u thoma nga Themo 3 nahone mukumedzo wa orala wa itwa nga Themo 4 hu tshi itelwa u rekhoda maraga na u ripota (u nea vhana muvhigo) Phurodzhekiti i bvaho kha lithihi la li nwalwa lo gudiwaho: vhurendi, ngano, nganeapfufhi, nganea na dirama. Hu tea u vha na u fhambana ha manwalwa zwi tshi ya nga gireidi Hu tea u vha na u pulana/ndugiselo/thodisiso ya mukumedzo wa orala na vhusiki ha u n'wala phurodzhekiti 				
	<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 6: VHUSIKI HA U N'WALA PHURODZHEKITI (Maraga dza 40)</p> <p>Vhege 3-4</p> <p>Liga 1: Thodisiso (vhagudi vha do ita thodisiso nga ha phurodzhekiti dzavho) (Maraga dza 10)</p> <p>Vhege 5-6</p> <p>Liga 2: U n'wala (vhagudi vha n'wala phurodzhekiti yavho) (Maraga 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/thangela u n'wala ya vhusiki ha u n'wala phurodzhekiti U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U nekeda 		<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 7: VHUSIKI HA U N'WALA PHURODZHEKITI (Maraga dza 20)</p> <p>Liga 3: Mukumedzo wa orala (Vhagudi vha do ita phurodzhekiti ya mukumedzo wa orala (Maraga dza 20)</p> <p>Mukumedzo wa orala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshivhumbeo tsho teaho, mathomo, mutumbu na magumo U nekeda muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwa u tikedza U sumbedza vhuṭanzi ha thodisiso U shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho na zwikili zwa u nekeda, tsumbo, vhukwamani nga maṭo na muungo U didzhenisa kha nyambedzano U vhiga murahu hone U sa bva kha nyambedzano U sumbedza u dzhiela nṭha ndugelo na vhuḍipfi ha vhaṅwe vhatu. <p>Hu thomiwe nga mushumo wa mukumedzo wa orala kha Themo 3, ni fhedzisele kha Themo 4 hune maraga dza do rekhodiwa.</p>		
7-8	<p>U thetshesela na nyambedzano ya dirama.</p> <p>Mudededzi u vhalela vhagudi dirama a tshi shumisa maitele a u vhala navho.</p> <p>Nyito dza u rangela: U humbulela</p> <p>U thetshesela</p>	<p>U vhala thoḍulususo dza manwalwa kana dirama</p> <p>U vhalela u pfesesa</p> <p>Nyito dza u rangela u vhala, tsumbo, u humbulela zwo ditika nga thoho na zwiwanyiso</p> <p>Zwiṭiratedzhi zwa u vhala</p>	<p>U n'wala muhindlelano/dirama thukhu.</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa vhabvumbudzwa U shumisa kudzudzanyele kwo teaho. U wanulusa khalo na mudi. 	<p>U shuma na/nga maipfi: Tsinde, thangi, mutshila</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Maambaita na maambaitwa</p> <p>Tshivhumbeo tsha muvhudziso</p> <p>Maipfi maambelwa na maipfi maambiwa</p>	

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>Nyambedzano khulwane dza zwiteṅwa zwa zwibvedzwa. U topola uri ndi ngani luvhengela mbiluni lu hone na uri zwi kwama hani muthetshelesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola thero, u vhudzisa mbudziso, u topola na nyambedzano ya vhuḍi ha tshibveledzwa. U ṭumekanya nyimele na milaedza i re kha tshibveledzwa kha vhutshilo ha iwe muṅe U ṅea muhumbulo wo khwaṭhaho kha mulaedza wa tshibveledzwa 	<p>U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala, tsumbo, u sikima na sikena u tela u topola mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho.</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U ita vhuṭumekanyi na vhutshilo ha iwe muṅe</p> <p>U humbulela</p> <p>U guda maṅwalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsenguluso ya nyambedzano malugana na mvelele na matshilisano o no wanala kha tshibveledzwa U topola kuvhonele kwo fhambanaho na u ṅea kuvhonele kwau zwi tshi bva kha vhuṭanzi vhu re kha tshibveledzwa <p>Ngoni ya u vhala:</p> <p>U vhalela nṅha.</p> <p>U litsha zwoṅhe wa vhala/u vhala na tshigwada/u vhala nga tshigwada/u vhala nganea nga mugudi e eṅhe.</p> <p>U vhalela u itela u ḍiphiṅa</p> <p>Zwibugwana zwine zwa tea u vhaliwa ḍuvha nga ḍuvha minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U sumbedza u pfesesa tshitaila na ridzhisita <p>U shumisa maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u ṅwala U ita mvetomveto U dovhola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U ṅekedza <p>U rekhoda maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha ṭhalusamaipfi ya iwe muṅe kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi kha u bveledza mupeleṭo na ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa ḷogo/garaṭa ya u vhala u itela u langa maitele a u vhala</p>	<p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Kholoni na semikhloni</p>
9-10	<p>U thetshelesa khathuni/khomikhi</p> <p>Mudededzi u vhala na vhagudi tshibveledzwa.</p>	<p>U vhala khathuni/khomiki</p> <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p>	<p>Ṇwalani khathuni/khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa fureme U ṭalutshedza ipfi U sumbedzisa maṅwalwa 	<p>U shuma na/nga maipfi: Matsinde, thangi, mutshila</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Maambwaita, maambwaitwa</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> Nyito thangeli: U humbulela <p>U thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuhumbulele na nyambedzano ya nyimele na milaedza ya tshibveledzwa Nyambedzano malugana na zwifanyiso zwo teaho kha tshibveledzwa. Nyambedzano nga ha u thusa ha zwifanyiso na mudzika U kovhana mihumbulo nga ha tshoho na tahibveledzwa Nyambedzano nga ha maipfi maswa ane a vha a ndeme kha u pfesesa phurogireme. Nyambedzano nga ha vhaanewa vhahulwane, zwine vhavha U topola na nyambedzano ya uri kuvhonele ku tshuvwedzwa hani nga tshivhumbeo, kunangele kwa maipfi na luambo lwa muvhili 	<p>U pfesesa zwine maambeke na mbudziso dzi sa todi zwa ita</p> <p>U talusa zwivhuya zwa thekhenikhi ya u vhona</p> <p>Zwitirathedzhi zwa tholokanyondivho</p> <p>U humbulela nga ha tshibveledzwa</p> <p>U vhudzisa mbudziso nga ha tshibveledzwa</p> <p>U saukanya tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevehelela ndaela pfufhi dzo tou n'waliwaho na u talutshedza U sengulusa milaedzwa yo dzumbanaho na u nweledza mihumbulo mihulwane na mihumbulo i tikedzaho U talutshedza uri muhwali o kona hani u kunga kuhumbulele kwa muvhali: thekheniki yo shumiswaho na vhabvumbedzwa Nyambedzani i elanaho na mvelele na vhuqifari zwi vhonele kha tshibveledzwa U topola mbonali dzo fhambanaho na u nea kuvhonele wa iwe mune zwo ditika nga tshibveledzwa. U dodombedza na u sedzulusa zwododombedzwa zwa tshibveledzwa tsha zwifanyiso U fhirisa zwidodombedzwa zwi tshi bva kha tshiwe 	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa fomati yo teaho U shumisa muanewa muhulwane na vhaanewa vhatikedzi U shumisa puloto na khudano i pfalaho U n'wala na u ola hu tshi khou shumiswa luambo, zwifanyiso na muungo <p>U shumisa maitele a u n'wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u n'wala U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U n'ekedza <p>U rekhoda maipfi na talutshedzo dzao kha thalusamaipfi ya iwe mune kana maipfi a luvhondoni.</p> <p>U shumisa thalusamaipfi kha u bveledza mupeleto na divhaipfi.</p> <p>U shumisa logo/garata ya u vhalu u itela u langa maitele a u vhalu</p>	<p>Mupeleto na ndongazwiga:</p> <p>Zwivhe</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		tshivhumbeo zwi tshi ya kha tshiṅwe Ngoni ya u vhala: U vhalela nṅha. U litsha zwoṅhe wa vhala/u vhala na tshigwada/u vhala nga tshigwada/u vhala nganea nga mugudi e eṅhe U vhalela u itela u ḍiphina Zwibugwana zwine zwa tea u vhaliwa ḍuvha nga ḍuvha minete dza 30		

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI			
Nyito dza u thetshelesa na u amba <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhanaho dza u thetshelesa na u amba 	Nyito dza u vhala na u ṭalela <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhavhela nṅha Nyito dza u vhala u itela u pfesesa Nyito dza ḷitheretsha dzo sendekwaho kha maṅwalwa mararu o nangwaho kha simesiṅa	Nyito u dza u Ṇwala na u Ṇekedza <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u Ṇwala U Ṇwala pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Zwibveledzwa zwa vhusiki	Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa luambo Nyito dzo fhambananaho dza zwivhumbeo na milayo zwa luambo Zwi bvaho kha tshaka dza zwibveledzwa

GIREIDI YA 6 TSHIVENḌA FAL MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha vhusiki (Maraga dza 10+30=40) Phurodzhekiti yo sendekwaho kha ḷithihi ḷa maṅwalwa o gudwaho, zwirendo/ngano/nganeapfufhi/ḍirama/nganea 	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: ORALA <ul style="list-style-type: none"> Mukumedzo wa orala wa phurodzhekiti (Maraga dza 20) U dzhiela nzhele: Hu tea u vha na u vanganywa ha maṅwalwa u ya nga gireidi Kha vha thome u ita orala kha Themo 3, vha i fhedze kha Themo 4 hune maraga dza ḍo rekhodiwa hone
---	--

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U THOMA LWA U ENGEDZA: GIREIDI YA 6 (THEMO 4)

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha ngano, tsumbo, ngano dza tsiko kana ledzhendi.</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <p>Mudededzi u shumisa u vhala ha u kovha u vhala tshibveledzwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano na vhabvumbwedzwa U ita nyambedzano nga ha puloto, khuḍano na fhethuvhupo U humbula nga mvelele na maitele, zwine vha tenda khazwo U humbula nga vhukonḑelwi vhukati ha zwivhuya na zwivhi U humbula zwiitei nga u tevhekana a tshi shumisa tshikhathi tsho teaho U shela mulenzhe kha nyambedzano ya tshigwada zwavhuḑi U nanguludza nḑila ine u sedza nga iṭo liṭhihi zwa vhaisa muthetshelesi <p>Inthaviyu ya nyedzisele kiḷasini</p> <p>U ṅetshedza lwa oraḷa o sedza vha ṭanganedzaho mafhungo</p>	<p>U vhala ngano, tsumbo, Ngano dza tsiko (mithi) kana ledzhendi.</p> <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <p>U rangela u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima, u sikena, u humbulela, u ṭalela zwithu zwa u tou vhona u itela u zwi ṭalutshedzela <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U sikima u wana mihumbulo mihulwane.</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikena u itela u wana mihumbulo i tikedzaho. <p>Zwiṭirathedzhi zwa u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita khumbulelwa nga zwipiḑa zwa tshibveledzwa U ita vhuṭumani na vhutshilo ha ene muṅe <p>Ngudo ya liṭheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga zwipiḑa zwa folokuloo, vhabvumbwedza, vhubvumbwedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero na mulaedza U ita nyambedzano ya maṅwe magumo, zwiitei zwo khetheaho. 	<p>U ṅwala tsumbo, ngano dza tsiko (mithi) kana ledzhendi</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṅwalela vhuṅe, u wanulusa, u tamba, u humbulela na u sika ndivho. U ṭanganyisa na ngudo ya mikhwa U shumisa zwiito zwi fhirisaho zwa muthu U shumisa ḑivhaipfi i re yone U ita khumbulelwa nga ṭhoho na u bveledza mihumbulo U ṭalutshedza mihumbulo zwi khagala nga u tevhekana U humbula na u ṭhaṭhuvha zwo ṅwalwaho na u sika mushumo U sika tshibveledzwa tshi re na muhumbulo muhulwane na luambo lwone na milayo i re na ndivho na vha ṭanganedzaho mafhungo <p>U shumisa maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana U ita mvetomveto U dovhola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Maṭaluli (a u ṭalutshedza na a vhunzhi)</p> <p>Mbambedzo (maṭaluli)</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mafhungo tswititi, mafhungo tserekano.</p> <p>Tshaka dza mafhungo (Zwitamennde, mbudziso na ndaela)</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi: Khanedza na pfanywa</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> U pfesesa tshibveledzwa U shumisa thalusamaipfi u bveledza divhaipfi U samaraidza/u nweledza tshibveledzwa nga mafhungo a 5-10 <p>Maitele a u vhala/u vhalela ntha/u litsha zwothe ra vhala/tsumbedzo ya tshigwada/u vhala nga vhavhili/u vhala e ethe/u vhala nganea thukhu</p>	<p>U rekhoda maipfi na thalutshedzo dza kha thalusa maipfi a ene mune kana maipfi a luvhondo.</p> <p>U shumisa thalusamaipfi u itela u bveledza mupeleto na divhaipfi.</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mukumedzo wa orala (Maraga dza 20) <p>Hoyu mushumo wo thomiwa kha Themo 3. U do fhedzisiwa kha Themo 4 ha avhelwa maraga</p>				
3-4	<p>U thetshelesa na u dzhenelela nyambedzano ya tshibveledzwa tsha ndaela, tsumbo, ndaela ya u ita tshikepe tsha tsha bambiri/mpho kana tshitambiswa hu tshi shumiswa zwo latwaho zwa kona u dovha zwa shumiswa n.z</p> <p>Nyito thangeli: u humbulela</p> <p>Mudededzi u vhala ndaela a tshi shumisa zwiirathedzhi zwa u vhala nga vhavhili.</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga zwitenwa zwa tshibveledzwa tsha ndaela U sedza thoho U pfesesa ndaela nga u vhudzisa mbudziso U humbula maitele. U nea samari ya ndaela U nwala notsi na u ita nyito 	<p>U vhala ndaela ya tshibveledzwa, tsumbo, risipi, masia</p> <p>U vhalela u pfesesa</p> <p>Zwiirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U ita khumbulelwa hu tshi shumiswa zwikadi zwa u vhona na maipfi</p> <p>U nea thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho.</p> <p>Zwiirathedzhi zwa u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela nga ha tshibveledzwa. U saukanya zwitenwa zwa tshibveledzwa U vhekanya na milayo ya tshibvedzwa tsha ndaela. U vhekanya ndaela dzo vanganaho 	<p>U nwala maiveledzo a tshibveledzwa tsha ndaela</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa thalusamaipfi U ita samari ya tshibveledzwa U nwala samari nga phoindi/pharagirafu U shumisa milayo sa tsha u thoma, ha tevhela U shumisa fureme u nwala U shumisa mafurase a tumekanaho U vhekanya maipfi na mafhungo nga ndila yone <p>Maitele a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u nwala U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya 	<p>U shuma na/nga maipfi: Maqadzisi a maitele, tshifhinga, fhethu, digirii, tshifhinga</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo mbumbano na a tsrekano</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, mirero, maambe</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Kholoni, semikhholoni, u hwetekanya/pfufhifhadza</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U amba nga u pfala ha ndaela <p>U linga u itela u guda, hu u lugisela u netshedza ha orala</p>	<ul style="list-style-type: none"> U sumbedza u pfesesa tshibveledzwa na kushumele kwatsho na u vhala U nanga na u thathuvha ndinganyelo ya tshibveledzwa U pfesesa na u shumisa ndaela ya tshibveledza nga ndila yone. U vhambedza sete mbili dza ndaela <p>Maitele a u vhala/u vhalela ntha/u litsha zwothe ra vhala/tsumbedzo ya tshigwada/u vhala nga vhavhili/u vhala e ethe/u vhala nganea thukhu</p> <p>U takalela u vhala</p> <p>U vhala nganea duvha liinwe na liinwe minethe dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho U nekeda <p>U rekhoda maipfi na thalutshedzo dzao kha thalusamaipfi a ene mune kana maipfi a luvhondo.</p> <p>U shumisa thalusamaipfi u itela u bveledza mupeleto na divhaipfi.</p> <p>U shumisa zwickadi zwa u vhala u wana mvelaphanda ya u vhala.</p>	
5-6	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshirendo</p> <p>Mudededzi u vhala tshirendo a tshi shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala nga vhavhili.</p> <p>Nyito thangeli: U sikima ngomu kha tshibvedzwa na u wana tshitanza, tshikimu tsha raimi maipfi a ridzimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa tshirendo u itela u wana mafhungo. U nanga zwishumiswa zwa tshirendo. 	<p>U vhala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala, tsumbo, u humbulela ho sendekwaho kha thoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pfesesa ndeme ya luambo lwo dzumbamaho na zwi shumiswa zwa rithoriki u wana thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho na zwifanyiso. <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhalela u pfesesa</p> <p>Ngudo ya litheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga na u amba nga zwishumiswa zwa vhurendi sa 	<p>U n'wala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa alithireseni, methafore, onomatopia, mafanyisi, tshiga na thero U sumbedza na u thathuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki U dzudzanya mihumbulo ha n'waliwa tshibveledzwa hu tshi shumiswa maitele a u n'wala <p>U shumisa maitele a u n'wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u n'wala U ita mvetomveto U dovhola U dzudzanyulula 	<p>U shuma na maipfi: Nefhungo, tshiitwa</p> <p>U shuma na mafhungo: Mafanyisi, mamethafore, mafanyamuthu, onomatopia, tshiga</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Zwitangi</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		alitheresheni, ndovhololo, mafanyisi na inamatopia <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga tshivhumbeo tsha tshirendo • U tšalutshedza na u ita nyambedzano nga tšalutshedzo dzo dzumbamaho na milaedza • U sumbedza u pfesesa tshirendo na vhushaka hawe <p>Maitele a u vhala: U vhalela n̄tha/u litsha zwothe ra vhala/tsumbedzo ya tshigwada/u vhala nga vhavhili/u vhala e ethe/u vhala nganea tšukhu U takalela u vhala U vhala nganea d̄uvha l̄inwe na l̄inwe minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho • U nekeda <p>U rekhoda maipfi na tšalutshedzo dzo kha tšalusamaipfi a ene muṅe kana maipfi a luvhondo. U shumisa tšalusamaipfi u itela u bveledza mupeleto na divhaipfi. U shumisa zwickadi zwa u vhala u wana mvelaphanda ya u vhala</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (Maraga dza 20) <p>Mushumo uyu u n̄waliwe phanda ha musi hu tshi n̄waliwa thesite ine ya lauliwa</p>				
7-8	Ndovhololo U linga ha u nekeda orala	Ndovhololo	Ndovhololo	Ndovhololol
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 9: Thesite ine ya lauliwa U fhindula u bva kha tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u tou vhala (Maraga dza 20) • Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (Maraga dza 10) • Mbudziso 3: Manweledzo (Maraga dza 5) <p>Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 15)</p>			

MAÑWELEDZO A MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA			
<p>U thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Mishumo minzhi ya u thetshesela na u amba 	<p>U vhala na u țalela</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitete a u vhala Mishumo ya u vhalela nțha Mishumo ya u vhalela u itela u pfesesa Mishumo ya țitheretsha yo sendekwaho kha tshaka tharu dza mañwalwa yo randelwaho kha simesița yeneyo. 	<p>U ñwala na u ñekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitete au ñwala U ita dzipharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Mañwalwa a vhusiki 	<p>Nyito ya u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Mishumo minzhi ya u thetshesela na u amba i tshimbilelane na tshaka dza zwibveledzwa <p>Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>Mishumo ya zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA HA FOMAŁA: GIREIDI YA 6: THEMO 4 TSHIVENDA FAL			
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ñekedza ha orała (Maraga dza 20) Uyu mushumo u thoma kha Themo 3 U ȑo fhedzisiwa na u rekhodwa kha Themo 4 	<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMAŁA WA 8</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani (Maraga dza 10) Tshiñwalwa hu sa athu u ñwalwa thesite ndangwa 	<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMAŁA WA 9: THESITE NDANGWA I ÑWALWA MAFHELELONI A NWAHA ZWIBVELEDZWA ZWI FHINDULWAHO (Maraga dza 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa țitherali/zwi si zwa țitherałe (Maraga dza 20) Mbudziso 2: Zwibveledzwa zwa u vhonwa (Maraga dza 10) Mbudziso 3: U ñwala samari/manweledzo (Maraga dza 5) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo (Maraga dza 15) 	